



Letstasi je ke duleng mo  
gae ka ya toropong

Letstasi je ke duleng mo gae  
ka ya toropong

[globalstorybooks.net](http://globalstorybooks.net)

**Global Storybooks**



This work is licensed under a Creative Commons  
Attribution 4.0 International License.  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



tn-na  
Setswana  
III 3  
Antonia  
Brian Wambu  
Lesley Koyi, Ursula Nafula



Lefelo le le nnye kwa dibese di emang  
gone mo motseng wa me go tletse  
batho le dibese tse di tletseng batho.  
Fa fa fatshe gone go tletse dilo tse di  
tshwanetsweng go olelwa. Mooleledi o  
ne a itsise maina a mafelo a kwa  
dibese di teng. gone




"Tropo! Tropo!" E ya boprima! "ka  
utlwa motise a goa. E ne e le besé e  
ke tshwanetseng go e palama.

besé e boang ya tala ka bonaiko. Ka  
bonako ya leba bottaba. Se se  
botthokwa mo go na jaanong, ke go  
simolola go senka ntilo ya ga malome.





Bese ya toropo e ne e setse e tletse,  
mme batho ba sa ntse ba leka go  
tsena mo teng. Bangwe ba beile  
dithoto tsa bone ka fa tlase ga  
bese. Bangwe ba di beile mo di rakeng  
moteng ga bese.




Morago ga diura tse robongwe, ke ne  
ka tsosiwa ke modumo o mogolo ke  
bitsa baeti ba ba boelang kwa  
motseng wa rona. Ka phamola kgetse  
ya me ka tswa mo beseng.

gagogileng, mme a mo lebile ka  
 tsé di tshofeteng, jase e  
 motala. A rwelé ditlhako tsa disandale  
 kgstese ya polasetiki e e mala o  
 bapa le letlhaphefo o ne a tshegeditsé  
 letlhaphefo. Motlo yo o dutseeng go  
 sentle. Ka itsokela go bapa le  
 ipakanyetsa loeto lo le lelele go duila  
 Basadi le bana ba banye ba  
 dulang gone mo beseng e e tleseng.  
 bone ba ntsé ba senkang fa ba ka  
 Bate ba basha ba puya di karata tsa



Mo tseling, ka ithuta leina la lefelo le  
 malome o nang teng mo toropong e  
 kgolo. Fa ke ntsé ke e billetska kwa tlase  
 ka robalá.



thwaafalo.



Mme mogopolo wa me wa mpusetsa kwa gae. A mma o tla sireletsegá? A mmutla wa me o tla tsaya madi mangwe? A nkgonne o tla gakologelwa go nosa ditlhare tse dinnye?

robala,


a me ka tscholofeo ya gore ka tla


ga na mogote. Ke ne ka tswala matlho

Fa loeto le tsweletese, mo teng ga beso

letsogo.

Jase e e gagogileng, a bona la  
mpaphetsane ba ba tschofeseng,  
kgetse ya polastiki thata. A rwele  
letlhabaphefo o ne a tshegedits'e  
a dutse go bapa le una le  
bapile le letlhabaphefo. Motho yo o ne  
k itshukela fa mothong yo o ne a





Ke ne ka leba kwa ntle ga bese mme  
ke ne ka gopola ke tswa mo motseng  
wa me, lefelo le ke goletseng mo go  
lone. Ke ne ke ya kwa toropong e  
kgolo.



Fa bese e tswa fa boemelong jwa  
dibese, Ka leba kwa ntle ka  
letlhhabaphefo. Ka hakgamala gore a  
ke ka boela gape mo motseng wa me  
gape.

Bareksi ba kgorometsanana go tswa mo beseng.Bangwe ba busetsa baeiti madi mangwe.Ba bangwe ba sa ntsé ba leka go rekisa dilio tsa bone mo motshontshong wa bofelo.

Go ne go oletswe baeiti ba dutse. Barekise ba sa ntsé ba tsena mo teng go ya go rekisa dilio tsa bone kwa balamining. Mongwe lw mongwe o ne a goa maina go itsise se a se rekisang. Mafoko ao a ne ultwala a sa tlwalega.





Bapagamo ba le mmalwa ba ne ba  
reka dinnotsididid, bangwe ba reka  
mo go nnye ba a ja. ba ba se nang  
madi , jaaka nna, be ne ba lebeletse  
fela.



Ditiro tse di ne tsa kgorelediwa ke go  
hutara ga bese, sekao sa gore re  
ipaakanyeditse go kgoetsa. Moreki a  
goeleta barekisi go tswa mo beseng.